

Règlement d'utilisation de l' **Amassal**

L' **Amassal** est une plateforme de visio-conférence gérée par la confédération Calandreta. Il propose un service aux usagers des établissements Calandreta.

Il est demandé à chaque usager de l' **Amassal** de prendre conscience qu'une réunion en visio-conférence est bien différente d'une réunion en présentiel. Une visio-conférence exige une éthique renforcée par rapport au respect des autres et à la protection des données selon le **règlement européen de la protection des données** (RGPD).

Les règles de coopération et de responsabilité, en usage dans les établissements Calandreta valent aussi pour l' **Amassal**:

- **un.e président.e est choisi.e ou désigné.e.**

Il.elle a le souci du respect des horaires et de la sécurité des personnes. Il.elle ouvre et ferme la séance. Cela vaut pour tout type de réunion.

- **s'il s'agit d'un conseil, il.elle fait respecter les lois :**

- j'écoute celui qui parle,
- je demande la parole (en levant la main à la caméra),
- je ne me moque pas (je respecte chacun)
- ce qui se dit au conseil ne sort pas du conseil, sauf décision du conseil.

A propos de cette dernière loi (qui vaut pour toutes les séances dans l' **Amassal**)

chaque participant.e, s'engage, en entrant dans la salle de visioconférence dont le.a président.e ou le responsable lui a envoyé le lien, à **ne pas enregistrer, de quelque manière que ce soit**, l'image ou le son de la visio-conférence.

Un outil d'enregistrement est disponible. Les participants à la séance peuvent décider d'enregistrer, à condition :

- que chaque participant.e ait donné son autorisation pleine et entière ;
- que le.a président.e soit d'accord.

Le lien de l'enregistrement sera mis à disposition du.de la présidente, qui devra l'envoyer à chaque participant.e.

Tout envoi du lien à d'autres personnes (qui devront être clairement identifiées) sera argumenté et soumis à l'approbation de tous.

Toute diffusion internet est interdite.

Il est interdit de diffuser le lien de l' **Amassal sans y joindre le présent règlement.**

Règlas d'us de l' **Amassal**

Çò que sonam l'**Amassal** es un luòc numeric per escambiar demercé la tecnologia de la visio-conferéncia. La confederacion Calandreta la capdèla. I se prepausa un service als usanciers de Calandreta.

Demandam a cada persona que dintra a l'**Amassal** d'i arribar amb la consciéncia plena qu'un acamp en visio-conferéncia aquò es quicòm mai. Pendent una acampada en visio-conferéncia, una etica refortida a de senhorejar, se comparam amb un acamp en presencial. Amai demanda una proteccion de las donadas pr'amor del règlament europèu **RGPD**.

Las règlas de cooperacion e de responsabilitat que tenèm als establiments Calandreta valon plan a l'**Amassal**:

- **Causissèm o designam un(a) president(a).**

Dobris la sesilha. S'entrèva de far respectar los oraris e la seguretat per cadun(a). Barra la sesilha.

- **Quand s'agís d'un conselh, fa respectar las leis :**

- Escoti lo que parla,
- Demandi la paraula (cal levar la man enant la camèra),
- Me trufi pas (respècti cadun(a))

- Çò que se ditz al conselh sortís pas en defòra levat decision del conselh.

Pr'amor d'aquesta lei ultima, que val per cada sesilha a l'**Amassal**, cada participant(a) s'engatja, en intrant al membre de visioconferéncia, de registrar pas **e de cap de biais, ni sons nimai imatges de çò que se passa.**

Un esplech per registrar demòra totun possible. Los participants a la sesilha pòdon causir de registrar, a condicion :

- que cada participant aja exprimit acòrdi e autorizacion plena d'o far;
- que lo(a) president (a) siá d'acòrdi.

Lo ligam per accedir, lo(a) president(a) lo recebrà e lo mandarà als participants amb lo convit.

Cap de mandadissa d'aquel ligam se pòt pas far si que non o caldrà justificar, argumentar e sosmetre a l'aprovacion de totes los participants.

Per dire de complir amb la RGPD en vigor, autorisam pas cap de difonduda per internet.

Es enebit de difusir lo ligam de l'Amassal** sens i jónher lo reglament aqueste.**

Maj 21-3-2020